

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Na osnovu lana 5. Zakona o spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/14), lana 2. Pravilnika o sprovo enju Zakona o spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/15) i lana 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papiре („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04 i 92/13) i Komisija za vrijednosne papiре Federacije Bosne i Hercegovine, na 457. sjednici održanoj dana 22.09.2015. godine, donijela je

**S M J E R N I C E
ZA PROCJENU RIZIKA I PROVO ENJE ZAKONA O SPRE AVANJU PRANJA
NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTI KIH AKTIVNOSTI ZA OBVEZNIKE IZ
NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE**

PRVI DIO – OSNOVNE ODREDBE

**Ilan 1.
(Predmet)**

Ovim Smjernicama za procjenu rizika i provo enje Zakona o spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti (u daljem tekstu: Smjernice) ure uje se: procjena rizika, utvrivanje stepena rizi nosti grupe klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa ili transakcije, nova tehnološka dostignu a u vezi sa mogu om zloupotreboom u svrhu pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, definiraju pokazatelji za sumnjive transakcije u oblasti tržišta vrijednosnih papira, identifikacija i pra enje klijenta, provo enje mjera spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti u podružnicama ovlaštenih u esnika na tržištu vrijednosnih papira (u Bosni i Hercegovini i inostranstvu), pra enje poslovnih aktivnosti klijenta, dostavljanje podataka Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: FOO), poslovi stru nog obrazovanja i usavršavanja, uspostavljanje interne kontrole i revizije od strane obveznika, zaštita i uvanje podataka koji su obvezniku dostupni, imenovanje ovlaštenog lica za spre avanje pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, procedure za odreivanje politi ki i javno eksponiranog lica, kao i druga pitanja od zna aja za procjenu rizika i razvoj preventivnog sistema za spre avanje pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.

**Ilan 2.
(Obveznici)**

Obveznici provo enja mjera za spre avanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti (u daljem tekstu obveznici) u nadležnosti Komisije za vrijednosne papiре Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) su, u skladu sa Zakonom o sprje avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti (u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sporovo enju Zakona o spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti (u daljem tekstu: Pravilnik- „Službeni glasnik BiH, broj 41/15) i ovim Smjernicama:

- a) društva za upravljanje investicijskim fondovima koja su ovlaštena za upravljanje investicijskim fondovima i tre a lica kojima je dozvoljeno da im društvo za upravljanje, u skladu sa zakonom kojim se ure uje poslovanje fondova, povjeri obavljanje pojedinih poslova;
- b) investicijski fondovi;

- c) profesionalni posrednici i banke ovlaštene za obavljanje poslova u vezi sa posredovanjem u poslovima s vrijednosnim papirima- brokerski poslovi, poslovi market mejkera, poslovi upravljanja portfeljem vrijednosnih papira, poslovi agenta emisije, poslovi pokrovitelja emisije, investicijskog savjetnika i drugi poslovi s vrijednosnim papirima određeni Zakonom o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08 i 109/12);
- d) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ilan 3.

(Utvrđivanje i provjera identiteta i mjeru pravila za klijenta)

- (1) Obveznici u skladu sa Ilanom 6. Zakona, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili vršenja transakcije iznad Zakonom određenog iznosa ili u drugim slučajevima koji su utvrđeni Zakonom, preduzimaju potrebne mjeru identifikacije i pravila za klijenta.
- (2) Identitet klijenta je moguće vjerodostojno utvrditi i provjeriti isključivo iz važećih, nezavisnih i objektivnih izvora, kao što su službeni identifikacijski dokumenti, odnosno druge javne isprave, koje dokazuju istinitost identiteta klijenta (li ni dokumenti, službene isprave, original ili ovjereni dokumenti iz registra, pribavljanje podataka neposredno od klijenta, utvrđivanje i provjera identiteta zakonskog zastupnika, prokuriste, punomoćnika pravnog lica, i utvrđivanje identiteta fizičkog lica putem kvalificiranog elektronskog certifikata na osnovu izjave o istinitosti prikupljenih podataka).
- (3) U slučaju kada nije moguće postići mjeru identifikacije i pravila za klijenta iz prethodnog stava, obveznik neće uspostaviti poslovni odnos ni obaviti transakciju, odnosno prekida sve postojeće poslovne odnose i transakcije s tim klijentom.
- (4) U slučaju iz stava (3) ovoga Ilana obveznik će obavijestiti FOO o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa, odnosno transakcije sa svim do tada prikupljenim podacima o klijentu ili transakciji u skladu sa Ilanom 38. i 39. Zakona.

Ilan 4.

(Provjera pravila Zakona i standarda)

Pri obavljanju poslova obveznici postupaju u skladu sa Zakonom, Pravilnikom, ovim Smjernicama, te drugim zakonima, podzakonskim aktima i standardima koji uređuju područje spremanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te osiguravaju da se cijelokupno poslovanje obveznika obavlja u skladu sa istim.

Ilan 5.

(Procjena rizika)

- (1) Obveznik vrši procjenu rizika vezanu za ispitivanje eventualnog pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u vijek prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa.
- (2) Obveznik vrši identifikaciju novih klijenata, a po prijemu klijenta i zaključenju ugovora o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima procjenu rizika vrši ovlaštena osoba za prijem naloga, odnosno osoba ovlaštena za prijem klijenta.

Ilan 6.

(Nadzor)

- (1) Komisija vrši nadzor nad provođenjem Zakona, Pravilnika, ovih Smjernica, te drugih propisa kojima se propisuju obaveze provođenja mjer za spremanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kod obveznika iz Ilana 2. ovih Smjernica.
- (2) Nadzor iz stava (1) ovog Ilana Komisija vrši u saradnji sa FOO, na način definiran Zakonom.

Ilan 7.

(Saradnja obveznika sa FOO i Komisijom)

- (1) Prilikom provođenja mjer za spremanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznici su dužni osigurati punu saradnju sa Komisijom i FOO, način i u slučajevima predviđenim Zakonom, Pravilnikom, ovim Smjernicama i drugim

zakonskim i podzakonskim propisima kojima se ure uje podru je spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.

(2) Obveznici posebno osiguravaju saradnju iz stava (1) ovog lana u slu aju dostavljanja dokumentacije, te podataka i informacija, koji se odnose na klijente ili transakcije kod kojih postoje razlozi za sumnju u po injenje krivi nog djela pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, kao i u slu aju bilo kakvog ponašanja ili okolnosti, koje jesu ili bi mogle biti povezane s eventualnim po injenjem krivi nog djela pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, a koje bi mogле štetiti sigurnosti, stabilnosti i ugledu finansijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

(3) Obveznik osigurava da interne procedure ni u kom slu aju, posredno ili neposredno, ne ograni avaju saradnju obveznika s Komisijom i FOO ili na bilo koji na in uti u na djelotvornost takve saradnje.

Ilan 8.

(Usvajanje unutarnjih politika, procedura i interne kontrole i revizije)

(1) Obveznici su dužni izvršiti procjenu adekvatnosti postoje ih i usvojiti efikasne unutarnje politike i procedure, te osigurati redovnu internu kontrolu i reviziju po pitanju spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama.

(2) Obveznici su dužni da, na osnovu lana 47. Zakona, odredaba Pravilnika i u skladu sa ovim Smjernicama, izrade listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, u vezi sa kojima postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju teroristi kih aktivnosti.

(3) U pisane interne programe obveznici e uklju iti i metodu:

a) smanjenje procijenjenih rizika;

b) pra enje promjena rizika;

c) evidentiranje odluka vezanih za ve i ili manji rizik za grupe klijenata ili pojedina nog klijenta, njegovo geografsko podru je rada, poslovni odnos, transakciju ili uslugu, na in njihovog pružanja klijentu, nova tehnološka dostignu a, razloge za ovu procjenu i aktivnosti koje su preduzete u vezi sa ve im ili manjim rizikom;

d) pra enje efektivnosti i provedbe programa;

e) osiguravanje da se interni program vezan za procjenu rizika uvrsti u internu obuku obveznika.

(4) Obveznici osiguravaju da svi zaposleni budu upoznati s postupcima iz stava (1) do (3) ovog lana, da se u skladu s njima ponašaju, te da ih primjenjuju tokom svog rada.

(5) Politika obveznika, u pogledu upravljanja rizicima, uklju uje: postupke prijema i postupanja sa klijentom, postupke pripreme procjene rizika, procese edukacije zaposlenih, mehanizme interne kontrole i revizije, postupke prepoznavanja i obaveštavanja o sumnjivim klijentima i transakcijama, odgovornost zaposlenih za provo enje mjera spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.

Ilan 9.

(Stru no sposobljavanje zaposlenih)

Obveznici, u skladu sa lanom 45. Zakona, osiguravaju redovno stru no obrazovanje, sposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koji obavljaju poslove spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, te obavljaju poslove koji su u pogledu pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti više rizi ni, kao i tre ih lica kojima je obveznik povjerio aktivnosti na identifikaciji i pra enju klijenta.

DRUGI DIO – PROCJENA RIZIKA

Ilan 10.

(Rizik, procjena rizika i interni program)

(1) Rizik pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti je rizik da e klijent zloupotrijebiti finansijski sistem Bosne i Hercegovine ili poslovnu djelatnost obveznika radi po injenja

krivi nog djela pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, odnosno da e neki poslovni odnos, transakcija, usluga biti posredno ili neposredno upotrijebjeni za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti.

(2) Obveznik je dužan izraditi procjenu rizika i pomo u te procjene odre uje stepen rizi nosti grupe ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije u odnosu na mogu e zloupotrebe vezane za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti.

(3) Obveznik nakon procjene rizika i odre ivanja stepena rizi nosti iz stava (2) ovog lana, odabire i vrši adekvatnu identifikaciju i pra enje klijenta u skladu sa Zakonom (redovna, poja ana ili pojednostavljena).

(4) Procjenu rizika iz stava (2) ovoga lana obveznik vrši u skladu sa pisanim internim programom za procjenu rizika iz lana 8. st. (1) i (2) ovih Smjernica, kojim e se odrediti nivoi rizika grupa klijenata ili pojedina nog klijenta, njihovo geografsko podru je rada, poslovni odnos, transakcija, proizvod ili usluga, na in njihovog pružanja klijentu, nova tehnološka dostignu a u vezi sa mogu om zloupotrebom u svrhu pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.

(5) Obveznik e pisani interni program iz stava (4) ovog lana sa initi u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama.

(6) Pisani interni program obveznika iz stava (4) ovog lana treba da sadrži i metode propisane lanom 8. stav (3) ovih Smjernica.

lan 11.

(Pra enje provedbe internog programa za procjenu rizika)

(1) Pra enje efektivnosti i provedbe internog programa za procjenu rizika kod obveznika vrši ovlašteno lice iz lana 40. Zakona i o tome redovno izvještava upravu obveznika.

(2) Lice iz stava (1) ovog lana odgovorno je za ispravno i blagovremeno izvještavanje FOO i Komisije.

lan 12.

(Upoznavanje zaposlenika sa internim program za procjenu rizika)

Obveznik je dužan da u program godišnjeg stru nog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja svojih zaposlenika uvrsti, izme u ostalog, i upoznavanje sa internim programom procjene rizika.

lan 13.

(Pravila za odre ivanje kategorije rizi nosti)

(1) Obveznik svrstava klijenta, poslovni odnos ili transakciju u odre enu kategoriju rizi nosti na osnovu utvr enih kriterija rizi nosti, navedenih u lanu 16. ovih Smjernica.

(2) Obveznik klijenta, poslovni odnos ili transakciju svrstava u jednu od sljede ih kategorija rizi nosti, i to:

- a) ve i (visoki) rizik,
- b) srednji (prosje ni) rizik,
- c) nizak (neznatni) rizik.

(3) U slu aju da, nakon prikupljanja potrebnih podataka, obveznik procijeni da postoji visok rizik pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, obveznik može u kategoriju visokog rizika svrstati i onog klijenta, poslovni odnos ili transakciju koji bi, po kriterijima iz lana 22. ovih Smjernica, spadao u kategorije nižeg rizika.

(4) Pri odre ivanju kategorije rizi nosti, klijent, poslovni odnos ili transakcija, koji po kriterijima iz lana 17. do 20. ovih Smjernica, spada u kategoriju visoko rizi nih, ne mogu biti klasifikovani u one srednjeg ili niskog rizika.

(5) U slu aju kada se transakcija obavlja preko vezanog zastupnika, obveznik preduzima mjere propisane lanom 28. Zakona.

lan 14.

(Postupak za utvr ivanje kategorije rizi nosti)

(1) Obveznik vrši kategoriziranje klijenta, poslovnog odnosa, usluge ili transakcije po kategoriji rizi nosti iz lana 13. stav (2) ovih Smjernica, nakon sprovo enja sljede ih postupaka:

- a) utvrivanja identiteta, odnosno istovjetnosti klijenta sa prikupljenim podacima potrebnim za pripremu ocjene rizi nosti;
- b) ocjene dostavljenih podataka u smislu postojanja faktora rizi nosti za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti;
- c) ocjene potrebe za dodatnim podacima, i njihove analize, ukoliko se ocijeni da je njihovo dostavljanje neophodno.

(2) Postupak iz stava (1) ovog lana provodi se popunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji sadrži propisane podatke, od strane klijenta, kao i prikupljanjem druge dokumentacije, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, i analizom podataka prikupljenih na prethodno opisani na in od strane ovlaštenog lica obveznika.

(3) Nakon provedenja postupaka iz stava (1) ovog lana, klijent se svrstava u neku od kategorija rizi nosti iz lana 13. stav (2) ovih Smjernica, nakon čega se donosi odluka o mogućnosti zaključenja poslovnog odnosa.

(4) U slučaju ocjene visoke rizi nosti klijenta, obveznik utvrđuje prihvatljivost klijenta i može odbiti da zaključi ugovor sa klijentom u odnosu na kojeg je utvrđeno postojanje nekog od gore navedenih rizika.

(5) Obveznik takođe može usloviti zaključenje ugovora, odnosno produženje već zaključenog ugovora ispunjenjem posebnih dodatnih uslova utvrđenih internim aktom obveznika.

(6) Obveznik će internim aktom propisati uslove pod kojima ovlaštena lica imaju obavezu da odbiju zaključenje poslovnog odnosa, odnosno vršenje transakcije sa klijentom, odnosno slučaju u kojim moraju imati pismenu saglasnost nadređenog lica.

Ilan 15.

(Prethodno i naknadno utvrđivanje rizi nosti)

(1) Obveznik prije zaključenja poslovnog odnosa na osnovu provedene analize rizi nosti priprema ocjenu rizi nosti klijenta, poslovnog odnosa, usluge ili transakcije tako što:

- a) utvrđuje istovjetnost klijenta s prikupljenim zahtijevanim podacima o klijentu, poslovnom odnosu ili transakciji i drugim podacima, koje obveznik treba prikupiti za pripremu ocjene rizi nosti;
- b) ocjenjuje prikupljene podatke u pogledu kriterija rizi nosti za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti (utvrđivanje rizika);
- c) određuje ocjenu rizi nosti klijenta, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije u skladu sa prethodno izrađenom analizom rizi nosti, te ih svrstava u jednu od kategorija rizi nosti;
- d) provodi mjere identifikacije i praćenja klijenta (uobičajena, pojava, pojednostavljena).

(2) Obveznik ponovo (naknadno) provjerava osnovanost prethodne ocjene rizi nosti iz stava (1) ovog lana i ukoliko je potrebno vrši novu (naknadnu) ocjenu rizi nosti u sljedećim slučajevima:

- a) ako su se bitno promijenile okolnosti na kojima se zasniva ocjena rizi nosti određenog klijenta ili poslovnog odnosa, odnosno ako su se promijenile okolnosti koje su bitno uticale na svrstavanje klijenta ili poslovnog odnosa u određenu kategoriju rizi nosti;
- b) ako obveznik posumnja u istinitost podataka na osnovu kojih je donio ocjenu rizi nosti određenog klijenta ili poslovnog odnosa.

Ilan 16.

(Kriteriji za određivanje kategorije rizi nosti)

(1) Prilikom određivanja rizi nosti određenog klijenta, poslovnog odnosa, usluge ili transakcije, obveznik uzima u obzir sljedeće kriterije:

- a) vrsta, poslovni profil i struktura klijenta,
- b) geografsko porijeklo klijenta,
- c) priroda poslovnog odnosa, proizvoda, transakcije,
- d) prethodna iskustva obveznika sa klijentom.

(2) Obveznik može, osim prethodno pobrojanih kriterija, pri određivanju stepena rizi nosti klijenta, poslovnog odnosa ili transakcije posebno cijeniti i druge kriterije, kao što su:

- a) veličina, struktura i djelatnost obveznika, uključujući i obim, strukturu i kompleksnost poslova koje obveznik obavlja na tržištu;

- b) statusna i vlasni ka struktura klijenta,
 - c) prisustvo klijenta pri zaklju enju poslovnog odnosa ili provo enju transakcije;
 - d) porijeklo sredstava koja su predmet poslovnog odnosa ili transakcije u slu aju klijenta koji se po kriterijima iz Zakona smatra stranim politi ki i javno eksponiranim licem;
 - e) namjena zaklju enja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije;
 - f) klijentovo poznavanje usluga i transakcije i njegovo iskustvo, odnosno znanje iz tog podru ja;
 - g) rizi nost drugih lica povezanih sa klijentom;
 - h) neuobi ajeni tok transakcije, pogotovo ako se uzme u obzir njen osnov, iznos i na in izvršenja, svrha otvaranja ra una, kao i djelatnost klijenta, ukoliko klijent obavlja privrednu djelatnost,
 - i) slu ajevi kad postoji sumnja da klijent ne postupa za svoj ra un, odnosno da postupa po nalogu ili uputstvima tre eg lica;
 - j) nepoznat ili nejasan izvor sredstava klijenta, odnosno sredstva iji izvor klijent ne može dokazati;
 - k) klijent, ve inski vlasnik odnosno stvarni vlasnik klijenta, ili lica koja s klijentom obavljaju transakcije, su lica prema kojima su sprovedene prinudne mjere radi uspostavljanja me unarodnog mira i sigurnosti u skladu s rezolucijama Vije a sigurnosti Ujedinjenih naroda;
 - l) druge informacije koje pokazuju da klijent, poslovni odnos ili transakcija mogu biti više rizi ni.
- (3) Pored kriterija rizika iz stava (1) ovog lana, obveznik može internim aktom proširiti listu drugim kriterijima ili bliže pojasniti odnosno obrazložiti situacije iz stava (2) ovog lana, po sopstvenoj ocjeni rizi nosti u odre enim segmentima svog poslovanja.

Ilan 17.

(Ve i rizik – kriterij, vrsta, poslovni profil i struktura klijenta)

- (1) Klijenti koji predstavljaju ve i rizik za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti, s obzirom na kriterij, vrstu, poslovni profil i strukturu klijenta, su:
 - a) klijenti koje se nalaze na popisu osoba protiv kojih su na snazi odre ene mjere, sankcije, embarga Ujedinjenih nacija;
 - b) klijenti sa prebivalištem ili sjedištem u zemljama koje nisu subjekti me unarodnog prava, odnosno u kojima se ne primjenjuju me unarodno prihva eni standardi spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, koje finansiraju ili daju podršku teroristi kim aktivnostima, u kojim djeluju teroristi ke organizacije ili je prisutan zna ajan obim korupcije, koje nisu me unarodno priznate kao države (daju mogu nost fiktivne registracije pravnog lica, omogu avaju izdavanje fiktivnih identifikacionih dokumenata i sl.).
- (2) Klijenti - fizi ka lica koja predstavljaju ve i rizik za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti su:
 - a) klijent koji je strano politi ki i javno eksponirano lice iz lana 27. Zakona;
 - b) klijenti iz lana 3. ta ka z) Zakona, iji su lanovi uže porodice politi ki i javno eksponirana lica;
 - c) klijent koji nije li no prisutan pri utvr ivanju i provjeri identiteta kod obveznika, u smislu fizi kog prisustva kod obveznika za vrijeme prilaganja važe ih identifikacionih dokumentata u svrhu utvr ivanja njegovog identiteta.
- (3) Klijenti - pravna lica koja predstavljaju ve i rizik za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti su:
 - a) klijent koji je strano pravno lice koje ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinske, proizvodne ili druge djelatnosti u državi u kojoj je registriran (pravno lice sa sjedištem u državi koja je poznata kao off-shore finansijski centar, i za koju važe odre ena ograni enja kod neposrednog obavljanja registrirane djelatnosti u toj državi),
 - b) klijent koji je fiducijsko (povjereni ko) ili drugo sli no društvo stranog pravnog lica s nepoznatim ili prikrivenim vlasnicima ili menadžment timom (društvo stranog pravnog lica koje nudi obavljanje poslova za tre a lica, tj. društva, osnovana na osnovu ugovora izme u osniva a i upravlja a koji upravlja imovinom osniva a u korist odre enih lica korisnika ili

beneficijara, ili za druge odreene namjene (privatnih, ste enih od op ih dobara, odnosno niste enih);

c) klijent koji ima komplikiranu statusnu strukturu ili kompleksan lanac vlasništva (komplikirana vlasnička struktura ili kompleksan lanac vlasništva otežava ili ne omogućava utvrđivanje stvarnog vlasnika ili lica koja vrše kontrolu pravnog lica);

d) klijent koji je finansijska organizacija koja za obavljanje svojih djelatnosti ne treba, odnosno nije obavezna dobiti licencu odgovarajućeg nadzornog tijela, odnosno u skladu sa tim nim zakonodavstvom nije subjekt mera na području otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e) klijent koji je neprofitna organizacija (ustanova, društvo ili drugo pravno lice, odnosno subjekt osnovan za javno-korisne, dobrotvorne namjene, vjerske zajednice, udruženja, fondacije, neprofitna udruženja i druga lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost) a ispunjava jedan od sljedećih uslova:

1) ima sjedište u državi koja je poznata kao off-shore finansijski centar;

2) ima sjedište u državi koja je poznata kao finansijski, odnosno poreski raj;

3) ima sjedište u državi koja nije članica EU, Evropskog ekonomskog prostora (EEP) ili Radne grupe za finansijske mере protiv pranja novca (Financial Action Task Force on Money Laundering – u daljem tekstu: FATF), odnosno u državi koja nema zadovoljavajuće propise, odnosno meunarodno prihvjeta standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

4) meunarodnim kanovima je fizikalno ili pravno lice koje je rezident bilo koje države navedene u stavu 3. ovog člana.

f) klijent koji je pravno lice osnovano izdavanjem dionica na donosioca.

član 18.

(Veći i manji rizik - kriterij geografski položaj klijenta)

(1) Obveznik će primjeniti pojedine mјere identifikacije i prezenca aktivnosti klijenta, koji svoje sjedište ima u zemljama:

a) koja je predmet sankcija, embarga ili sličnih mјera Ujedinjenih nacija ili mјera drugih meunarodnih organizacija kojima se Bosna i Hercegovina pridružila;

b) koja je označena od strane FATF-a ili druge meunarodne organizacije kao zemlja kojoj nedostaju meunarodno prihvjeta eni standardi za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

c) koja je označena od strane FATF-a ili druge meunarodne organizacije kao zemlja koja finansira ili daje podršku terorističkim aktivnostima, koja ima određene terorističke organizacije koje djeluju u njenoj;

d) koja je označena od strane vjerodostojnog izvora kao zemlja u kojoj postoji znatan obim korupcije;

e) koja je u procjeni nadležnih meunarodnih organizacija poznata po proizvodnji ili dobro organiziranoj i razvijenoj trgovini drogom;

f) koja je poznata kao finansijski / poreski raj;

g) koja je poznata kao off shore finansijski centar,

što može predstavljati veći rizik po pitanju pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Obveznik će primijeniti mјere pojedine identifikacije i prezenca aktivnosti takvog klijenta, zbog većeg rizika, i u slučaju kada od FOO-a dobije i obvezni obavještenje o slabostima sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u zemlji u kojoj klijent ima sjedište.

(3) Za svrhe ovih Smjernica može se smatrati da zemlje koje se nalaze na listi utvrđenoj od strane Vijeće ministara BiH u skladu sa članom 85. stav (4) Zakona koje su zemlje članice Evropske unije (u dalnjem tekstu: EU), Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: EEA) ili FATF-a, te koje imaju obvezu donošenja zakona i procedura za finansijski sektor u skladu sa direktivama EU i preporukama FATF-a u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, imaju meunarodno prihvjeta eni standarde za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji su ekvivalentni ili strožiji od onih koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

(4) Obveznici mogu smatrati da klijent naveden u lanu 29. ta ka b) Zakona koji ima sjedište u zemlji opisanoj u stavu (3) ovih Smjernica predstavlja manji rizik u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti i obveznik može primijeniti pojednostavljenu identifikaciju i pravne aktivnosti takvog klijenta.

lan 19.

(Veće i manji rizik - kriterij poslovni odnosi i transakcije)

(1) Obveznik će smatrati da klijent koji vrši transakcije pod neobičnim okolnostima, kao što su:

- a) značajna i neobjašnjena geografska udaljenost između lokacije klijenta i institucije uključene u transakciju;
- b) esto i neobjašnjeno premještanje računa između različitih finansijskih institucija;
- c) esto i neobjašnjeno prenošenje sredstava između finansijskih institucija u raznim geografskim lokacijama;
- d) uplata novčanih sredstava sa računa klijenta, odnosno isplata novčanih sredstava na račun klijenta, koji je različit od računa koji je klijent naveo pri utvrđivanju identifikacije, odnosno, preko kojeg se uobičajeno posluje ili je poslova (posebno ako se radi o prekograničnoj transakciji);
- e) poslovni odnosi koji uključuju stalne ili velike uplate novčanih sredstava sa računa klijenta, odnosno prema kreditnoj ili finansijskoj instituciji u državi koja nije članica FATF-a, odnosno u državi koja nema zadovoljavajuće propise, odnosno međunarodno prihvjeta standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
- f) transakcije namjenjene klijentima sa prebivalištem ili sjedištem u državi koja je poznata kao finansijski odnosno porezni raj ili kao off shore finansijski centar;
- g) poslovni odnosi u korist klijenta/nata koji se nalaze na popisu lica ili subjekata protiv kojih su na snazi mjere, sankcije, embarga UN-a;

može predstavljati veći rizik po pitanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Obveznik će pored onoga što je navedeno u l. 24., 27., i 28. Zakona, takođe uzeti u obzir da klijent:

- a) nije struktura ili priroda otežava određivanje pravog vlasnika ili pravo lice koje vrši kontrolu;
- b) nije poslovanje uključujuće obimnu gotovinu (i ekvivalentne gotovine);
- c) nije poslovanje, iako obično ne uključuje obimnu gotovinu, proizvodi znatne iznose gotovine za određene transakcije;
- d) koji je domaći ili strano pravno ili fizičko lice opisano u lanu 18. stav (1) i (2) ovih Smjernica, posebno kada se radi o prekograničnom poslovanju;
- e) koji je računovođa, advokat ili drugi stručnjak koji ima račune u finansijskoj instituciji i predstavlja svoje klijente;
- f) koji koristi posrednike koji ne podliježu odgovarajućim zakonima za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i koji se ne nalaze pod adekvatnim nadzorom;
- g) koji je domaći politički i javno eksponirano lice;
- h) vrši neobične transakcije iz lana 26. Zakona;

može predstavljati veći rizik po pitanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i obveznik će razmotriti primjenu pojedine identifikacije i pravne aktivnosti takvog klijenta, ukoliko Smjernicama već nije definirano da ovi klijenti moraju biti tretirani kao klijenti visokog rizika.

(3) Obveznik može uzeti u obzir da usluge vezane za skrbništvo predstavljaju manji rizik u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti i u tom slučaju obveznik može primijeniti pojednostavljenu identifikaciju i pravne aktivnosti takvih poslova i transakcija.

lan 20.

(Razmatranje transakcija većeg rizika za izvještaje o sumnjivim transakcijama)

(1) Obveznik može uzeti u obzir transakcije većeg rizika definirane u lana 18. i 19. ovih Smjernica kao sumnjive transakcije u skladu sa definicijom u lanu 3., tačka b) Zakona, te će uzeti u obzir primjenu pojedine identifikacije i pravne aktivnosti takvih transakcija.

(2) Obveznik e tako er uzeti u obzir izvještavanje o takvoj transakciji, klijentu ili licu u FOO-u, u skladu sa lantom 38. Zakona.

Ilan 21.

(Ve i rizik - kriterij prethodna iskustva obveznika sa klijentom)

Klijenti koji, s obzirom na iskustvo obveznika, predstavljaju visoki rizik za pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti su:

- a) lica za koja je FOO u posljednje tri godine zatražio od obveznika dostavu podataka zbog sumnje na pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti u vezi sa nekom transakcijom ili licem;
- b) lica za koja je FOO u posljednje tri godine obvezniku izdao pismeni nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija;
- c) lica za koja je FOO u posljednje tri godine obvezniku pismeno naložio kontinuirano pra enje finansijskog poslovanja klijenta;
- d) lica za koja je obveznik u posljednje tri godine dostavljao podatke FOO, jer su u vezi sa tim licem ili transakcijom koje je to lice obavljalo postojali razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti.

Ilan 22.

(Srednji - prosje ni rizik za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti)

(1) Obveznik svrstava u kategoriju srednje (prosje no) rizi nih onog klijenta, poslovni odnos, uslugu ili transakciju, koje na osnovu kriterija iz ovih Smjernica i Pravilnika, nije mogu e svrstati me u visokorizi ne ili neznatno rizi ne, te u tom slu aju postupa u skladu sa odredbama o redovnom pra enju poslovne aktivnosti klijenta definiranim Zakonom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog lana, prosje no rizi nim klijentima obveznik može smatrati i lica koja su ugovor o obavljanju poslova zaklju ili preko vezanog zastupnika, pri emu moraju biti ispunjeni sljede i uslovi:

- a) da ovlašteni u esnik na tržištu vrijednosnih papira zahtjeva kopije dokumenata koje je vezani zastupnik prikupio,
- b) da uplata bude preko ra una klijenta na ra un vezanog zastupnika.

Ilan 23.

(Neznatni rizik za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti)

(1) Klijentom koji predstavlja neznatan rizik za pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti obveznik smatra klijente iz lana 29. Zakona.

(2) Obveznik može uzeti u obzir da aktivnosti koje se vrše povremeno ili u veoma ograni enom obimu predstavljaju niži rizik u vezi sa pranjem novca i finansiranjem teroristi kih aktivnosti.

(3) Obveznik može primijeniti pojednostavljenu identifikaciju i pra enje klijenata i poslova iz stava (1) i (2) ovog lana.

Ilan 24.

(Pokazatelji sumnjivih transakcija)

(1) Za utvr ivanje kategorije rizi nosti obveznik koristi i liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.

(2) Obveznici su dužni sa initi listu pokazatelja za identifikaciju sumnjivih klijenta i transakcija.

(3) Listu iz stava (2) ovog lana obveznik dostavlja istovremeno FOO i Komisiji.

(4) Prilikom sa injavanja liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija obveznik treba imati u vidu op e i posebne pokazatelje sumnjivih transakcija.

Ilan 25.

(Pokazatelji koji bi trebali izazvati sumnju – op i pokazatelji)

Op i pokazatelji koji bi kod obveznika trebali izazvati sumnju u kontekstu izrade procjene rizika iz lana 5. Zakona i sa injavanja liste pokazatelja iz lana 47. Zakona mogu biti:

- a) klijent ne želi da mu se pismene obavijesti šalju na ku nu adresu;
- b) klijent ostavlja dojam da posjeduje ra une kod nekoliko finansijskih institucija na jednom geografskom podru ju, a bez o iglednog razloga;
- c) klijent koristi jednu adresu, ali esto mijenja pravna i fizi ka lica koja borave na toj adresi;
- d) klijent koristi poštanski pretinac ili neku drugu vrstu adrese za primanje poštanskih pošiljki, umjesto adrese ulice, kada to nije norma na tom geografskom podru ju;
- e) klijent po inje obavlјati este nov ane transakcije velikih iznosa, što nije bila uobi ajena aktivnost tog klijenta u prošlosti;
- f) klijent obavlja nov ane transakcije konzistentno zaokruženih i velikih iznosa (npr. KM 20.000, KM 15.000, KM 9.900, KM 8.500 itd.);
- g) klijent stalno obavlja nov ane transakcije koje su malo ispod praga iznosa za koje postoji obaveza identificiranja odnosno prijavljivanja;
- h) klijent obavlja transakciju u iznosu koji je neuobi ajen u usporedbi sa iznosima prijašnjih transakcija;
- i) klijent traži od obveznika da zadrži ili izvrši transfer velike sume novca ili drugih sredstava, kada je ova vrsta aktivnosti neuobi ajena za klijenta;
- j) transakcije ija struktura ukazuje na neku protuzakonitu svrhu, ija je poslovna namjena nejasna, ili se ini iracionalnom sa poslovnog stajališta;
- k) transakcije koje uklju uju podizanje sredstava nedugo nakon što su ista deponirana kod obveznika, pod uslovom da se trenutno podizanje takvih sredstava ne može opravdati poslovnom aktivnoš u klijenta;
- l) transakcije kod kojih je razlog zbog kojeg je klijent odabrao odre enog obveznika ili podružnicu obveznika za obavljanje svoje transakcije nejasan;
- m) transakcije koje za rezultat imaju znatnu, ali neobjašnjivu, aktivnost na ra unu koji je prethodno bio uglavnom neaktivna;
- n) transakcije koje ne odgovaraju saznanju i iskustvu obveznika o klijentu i navedenoj svrsi poslovnog odnosa;
- o) klijenti koji dostave lažne ili neprovjerene informacije obveznicima, ili odbiju, bez uvjerljivog razloga, da dostave informacije i dokumente koji su potrebni i koji se rutinski dostavljaju, a vezani su za relevantnu poslovnu aktivnost;
- p) klijent zahtijeva pretjeranu likvidnost u svom poslovnom odnosu;
- r) osiguravanje (zalozi, garancije) od strane tre ih lica koja su nepoznata banchi, koja nemaju o iglednu vezu sa klijentom, i koja nemaju uvjerljive i o igledne razloge da pružaju takve garancije;
- s) transferi velikih suma novca, ili esti transferi, u ili iz država koje su poznate po proizvodnji nedopuštenih droga;
- t) klijent je jako nervozan bez o iglednog razloga;
- u) klijent je došao u društvo, prati ga se i/ili promatra;
- v) klijent donosi novac koji prelazi iznose koji, u skladu sa Zakonom, zahtijevaju identifikaciju i ili prijavljivanje, a koji klijent nije prebrojao, izuzev ako je to (nebrojanje) uobi ajeno u poslovanju klijenta;
- z) neo ekivano pla anje nenaplativog kredita bez uvjerljivog objašnjenja;
- aa) klijent nastoji da izbjegne pokušaje obveznika da ostvari li ni kontakt;
- bb) klijent obveznika je bio predmet gonjenja za krivi no djelo;
- cc) transferi velikih iznosa u inostranstvo sa ra una klijenta u slu aju da saldo na ra unu poti e od mnogobrojnih polaganja gotovine na razli ite ra une klijentata kod jedne ili više banaka;
- dd) klijent neuobi ajeno dobro poznaje zakonske propise u vezi sa prijavljivanjem sumnjive transakcije, brzo potvr uje da nov ana sredstva poti u iz zakonitih izvora.

Izn 26.

(Lista posebnih pokazatelja koji bi trebali izazvati sumnju)

Posebni pokazatelji koji bi trebali izazvati sumnju mogu biti:

- a) klijent obavlja transakciju koja rezultira u sumnjivom pove anju investicijskih doprinosa;

- b) transakcija uklju uje korištenje i pla anje inidbene garancije, što dovodi do prekograni nog pla anja;
- c) postoji sumnja da su ugovori o obavljanju poslova zaklju eni ili nalozi dati na lažna imena, na imena drugih lica ili su prijavljene lažne adrese;
- d) ugovor o obavljanju poslova zaklju uje ili nalog daje osoba koja se bavila nezakonitim aktivnostima u prošlosti ili se sa takvim licem može na neki na in povezati;
- e) klijent insistira na tajnosti transakcije, tj. da se transakcija ne prijavi FOO- u uprkos injenicama da je to zakonska obaveza obveznika;
- f) klijent molbom ili podmi ivanjem pokušava da uvjeri ovlaštena lica obveznika da protivno zakonu zastupa njegove interese.
- g) pokazatelji odre eni lanom 22. Pravilnika.

lan 27.

(Procedure za odre ivanje politi ki i javno eksponiranog lica)

- (1) Obveznici e internim aktom, a imaju i u vidu smjernice date stavom (2) do (10) ovog lana definirari odgovaraju e procedure za odre ivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz Bosne i Hercegovine ili inostranstva politi ki i javno eksponiran, u smislu lana 27. Zakona.
- (2) U svrhu utvr ivanja politi ki i javno eksponiranih lica, obveznik koristi sljede e izvore:
 - a) obrazac koji popunjava klijent,
 - b) informacije prikupljene iz javnih izvora,
 - c) informacije dobijene uvidom u baze podataka koje uklju uju spiskove politi ki i javno eksponiranih lica (*World Check PEP List*, Internet, itd).
- (3) Postupak utvr ivanja bliskih saradnika i lanova uže porodice politi ki i javno eksponiranih lica primjenjuje se ukoliko je odnos sa saradnikom javno poznat ili ukoliko obveznik ima razloge da smatra da takav odnos postoji.
- (4) Prije upostavljanja poslovnog odnosa sa politi ki i javno eksponiranim licem, obveznik koji sklapa poslovni odnos:
 - a) pribavlja podatke o izvoru sredstava i imovine koji su predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, iz li nih i drugih isprava koje podnese klijent, a ako propisane podatke nije mogu e pribaviti iz podnesenih isprava, podaci se pribavljaju neposredno iz pisane izjave klijenta,
 - b) pribavlja pisano saglasnost od neposredno prepostavljenog lica prije uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom.
- (5) Saglasnost iz stava (4) ta ka b) ovog lana daje se u pisanoj formi, u pismenoj ili elektronskoj formi, i nije je potrebno dalje tražiti za preduzimanje svake pojedina ne transakcije u ime i za ra un klijenta.
- (6) Nakon uspostavljanja poslovnog odnosa sa politi ki i javno eksponiranim licem, lanovima njegove uže porodice i bliskim saradnicima, obveznik vodi posebnu evidenciju o ovim licima i transakcijama koje se preduzimaju u ime i za ra un ovih lica.
- (7) Službeno lice sa posebnom pažnjom prati sve poslovne aktivnosti koje kod njega obavlja politi ki i javno eksponirano lice, i u slu aju da ocijeni da su se promijenile okolnosti u vezi sa uobi ajenim poslovnim aktivnostima klijenta, o tim transakcijama obavještava ovlašteno lice u najkra em mogu em roku.
- (8) Obveznici redovno ažuriraju svoje liste politi ki i javno eksponiranih lica, i proširuju ih i na one klijente koji u vrijeme zasnivanja poslovnog odnosa nisu bili politi ki i javno eksponirana lica u smislu Zakona.
- (9) Sa liste politi ki i javno eksponiranih lica obveznik može brisati samo lica kojima je prošlo najmanje godinu dana od dana prestanka funkcije, odnosno statusa na osnovu kojeg su uvršteni na ovu listu.
- (10) Podatke o politi ki i javno eksponiranim licima obveznici vode u elektronskoj formi.

lan 28.

(Nova tehnološka dostignu a)

(1) Obveznik je dužan da obrati naro itu pažnju na rizik od pranja novca i finansiranja terorist kih aktivnosti koji proizilazi iz primjene novih tehnoloških dostignu a koja omogu avaju anonimnost klijenta (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.).

(2) Obveznik je dužan da uspostavi procedure i preduzme dodatne mjere kojima se otklanjaju rizici i spre ava zloupotreba novih tehnoloških dostignu a u svrhu pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.

TRE I DIO – IDENTIFIKACIJA I PRA ENJE KLIJENTA

Ilan 29.

(Identifikacija i pra enje klijenta)

(1) Obveznik utvr uje identitet klijenta i prikuplja podatke o klijentu i transakciji (u daljem tekstu: identifikacija) u slu ajevima i na na in propisan 1. 6. i 7. Zakona, prije uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Dokumenti na osnovu kojih se utvr uju podaci potrebni za identifikaciju, kod prvog utvr ivanja, ne smiju biti stariji od tri mjeseca.

(3) Za sve originalne dokumente koji se ne mogu ostaviti kod obveznika, obveznik e izvršiti uvid, te iste kopirati ili skenirati. Ukoliko se dokumenti kopiraju ili se skeniraju, sistem u kojem su pohranjeni mora omogu iti generiranje podataka o licu koje je izvršilo skeniranje, vremenu i mjestu.

(4) U slu aju stranih dokumenta koji nisu napisani na jednom od jezika koji se koriste u BiH, obveznik e od klijenta pribaviti prevod na kopiji obveznik svojim potpisom i pe atom potvr uje istovjetnost dokumenta sa originalnom.

(5) Obveznici e voditi ra una o valjanosti i relevantnosti informacija, podataka i dokumentacije, koji su temelj za identifikaciju klijenta, tako što e vršiti redovite provjere postoje ih dokumenata za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. U slu aju zna ajnih transakcija, zna ajnih izmjena u na inu obavljanja transakcija od strane klijenta, ili drugih zna ajnih promjena zbog kojih se javlja potreba za ponovnom provjerom odnosa s klijentom, trebaju se zahtijevati i ili prikupiti nove ili dodatne informacije za identifikaciju.

(6) U slu ajevima ozbiljne sumnje u identitet korisnika, ili u slu ajevima kada korisnik može biti procijenjen kao visoko rizi an, obveznik e provjeru identiteta izvršiti pribavljanjem propisno ovjerene pisane izjave klijenta.

(7) Ako i pored mjera preduzetih radi identifikacije klijenta, odnosno stvarnog vlasnika klijenta koji je pravno lice, to nije mogu e sa sigurnoš utvrditi, ili kada obveznik osnovano posumnja u istinitost ili vjerodostojnost podataka, odnosno dokumentacije kojom klijent potvr uje svoj identitet, te u situaciji kada klijent nije spremna ili ne pokazuje spremnost da sara uje s obveznikom pri utvr ivanju istinitih i potpunih podataka koje obveznik zahtijeva u okviru analize klijenta, obveznik odbija zaklju ivanje takve transakcije, odnosno mora prekinuti sve postoje e poslovne odnose s tim klijentom.

Ilan 30.

(Oblici identifikacije i pra enje klijenta)

Obveznik nakon procjene rizika i odre ivanja stepena rizi nosti klijenta, poslovnog odnosa, usluge ili transakcije, odabire i vrši adekvatnu identifikaciju i pra enje klijenta: redovna, poja ana ili pojednostavljena.

Ilan 31.

(Izuzetak od obaveze identifikacije i pra enje klijenta)

Izuzetno od lana 6. stav (1) Zakona, kontrola klijenta se ne mora vršiti:

- a) kod pojedina nih transakcija kod kojih iznos ne prelazi 5.000,00 KM, a te transakcije ne spadaju u povezane transakcije u smislu odredaba Zakona;
- b) sa klijentom niskog rizika u skladu sa ovim Smjernicama.

Ilan 32.

(Identitet klijenta-fizičkog lica i podaci o transakciji)

- (1) Identitet klijenta koji je fizičko lice obveznik utvrđuje uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta izdat od strane nadležnog organa (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola), uz njegovo prisustvo, kojom prilikom se prikupljaju podaci:
- a) ime i prezime, očeviće ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište, odnosno boravište klijenta;
 - b) broj licne carte i mjesto izdavanja, naziv organa koji je izdao licnu ispravu;
 - c) jedinstveni matični broj fizičkog lica klijenta;
 - d) ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, broj licne carte i mjesto izdavanja, kao i matični broj punomočnika ili zakonskog zastupnika klijenta, ukoliko se poslovni odnos sklapa na takav način;
 - e) broj razine.
- (2) U slučaju zaključenja ugovora preko vezanog zastupnika, obveznik pribavlja dokumente koje je zastupnik prikupio.

lan 33.

(Identitet klijenta-pravnog lica i podaci o transakciji)

- (1) Identitet klijenta-pravnog lica obveznik utvrđuje uvidom u dokumente koji su sadržavati:
- a) dokaz o njegovom pravnom statusu – izvod iz upisnika kojeg vodi institucija zadužena za registraciju;
 - b) identifikacijski broj dodijeljen od strane poreskog organa;
 - c) finansijske izvještaje o poslovanju;
 - d) dokumente u kojima se opisuju osnovne poslovne aktivnosti klijenta;
 - e) uzorak ovlaštenih potpisnika;
 - f) informacije o ovlaštenim predstavnicima i njihove identifikacione dokumente, u skladu sa članom 32. stav (1) ovih Smjernica, kao i uzorke njihovih potpisa.
- (2) Pored podataka iz stava (1) ovog lana, u situacijama iz lana 24. stav (1) ovih Smjernica obveznik je dužan da pribavi i sljedeće podatke o stvarnom vlasniku pravnog lica:
- a) lično ime, adresu prebivališta ili boravišta stvarnog vlasnika;
 - b) datum i mjesto rođenja stvarnog vlasnika pravnog lica;
 - c) podatak o kategoriji lica u kojem je interesu osnivanje i djelovanje pravnog lica, u slučaju izlaska 3. taktične alineje tri Zakona.
- (3) Ako obveznik prilikom utvrđivanja i provjere identiteta klijenta-pravnog lica posumnja u istinitost dobijenih podataka ili vjerodostojnost isprava i druge poslovne dokumentacije iz koje su uzeti podaci, dužan je da od zastupnika ili ovlaštenog lica prije uspostavljanja poslovног odnosa ili izvršenja transakcije pribavi i pisanu izjavu.

lan 34.

(Identitet zastupnika ili punomočnika klijenta)

- (1) Prilikom zasnivanja poslovног odnosa ili preuzimanja transakcije od strane zastupnika ili punomočnika, obveznici vrše identifikaciju zastupnika/punomočnika i klijenta u kojem se ime i prezime računa otvara račun ili obavlja transakcija i to isključivo na osnovu licnih ili drugih javnih isprava i to:
- a) uvidom u važeći identifikacioni dokument iz lana 32. stav (1) ovih Smjernica i
 - b) pisanog ovlaštenja – punomočnika, ovjerenog od strane notara, konzulata, suda ili organa državne uprave.
- (2) Ukoliko posumnja u istinitost dobijenih podataka prilikom utvrđivanja i provjere identiteta zastupnika/punomočnika obveznik pribavlja pisanu izjavu, a naročito u slučaju ajevima kada je:
- a) pisano ovlaštenje (punomočnik) dato licu kojemu očigledno nema dovoljno bliske veze (npr. rodbinske, poslovne i sl.) sa klijentom da bi obavljalo transakcije koristeći se računom klijenta,
 - b) finansijsko stanje klijenta poznato, a transakcija koju namjerava da izvrši ne odgovara tom finansijskom stanju,
 - c) tokom poslovnih odnosa sa klijentom učestvuje nekako u obavljanju transakcije.

Ilan 35.

(Redovna identifikacija i pra enje klijenta)

Obveznik prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent provode i mjere identifikacije i pra enja uz primjenu principa "upoznaj svog klijenta", uklju uju i i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama, primjenjuju i metode identifikacije propisane Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama.

Ilan 36.

(Poja ana identifikacija i pra enje klijenta)

- (1) Poja ana mjere identifikacije i pra enja klijenta obveznik primjenjuje u slu ajevima kada zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i na ina obavljanja transakcije, poslovnog profila klijenta ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom postoji ili bi mogao postojati ve i rizik za pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti.
- (2) Poja anu identifikaciju i pra enje klijenta obveznik preduzima u slu ajevima iz lana 23. Zakona, lana 17.-21. ovih Smjernica, te u slu ajevima predvi enim Pravilnikom i tom prilikom pored mjera iz lana 7. Zakona preduzima i dodatne mjere predvi ene Zakonom i Pravilnikom.

Ilan 37.

(Pojednostavljena identifikacija i pra enje klijenta)

- (1) Obveznik obavlja pojednostavljenu identifikaciju i pra enje klijenta u slu ajevima kada po ocjeni obveznika kod klijenta postoji nizak (neznatan) nivo rizika za pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti, kada su podaci o klijentu koji je pravno lice ili njegov stvarni vlasnik transparentni, odnosno javno dostupni.
- (2) Pojednostavljenu identifikaciju i pra enje klijenta obveznik provodi u slu ajevima i na na in iz l. 29. i 30. Zakona, odredaba Pravilnika i lana 23. ovih Smjernica, te kod klijenata s niskim nivoom rizika u skladu sa ovim Smjernicama.
- (3) Obveznik ne e zaklju iti poslovni odnos ili izvršiti transakciju prije nego utvrdi sve injenice potrebne za ocjenu rizi nosti klijenta.
- (4) Ako je klijent, u skladu sa ocjenom rizi nosti, uvršten u kategoriju visokorizi nih klijenata ili kada u vezi sa klijentom ili transakcijom postoji sumnja na pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti obveznik ne može provoditi pojednostavljenu identifikaciju i pra enje klijenta.

ETVRTI DIO - PROVO ENJE MJERA SPRE AVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISI KIH AKTIVNOSTI U ORGANIZACIONIM JEDINICAMA OBVEZNIKA

Ilan 38.

(Obaveza provo enja mjera)

- (1) Obveznik uspostavlja sistem vo enja jedinstvene politike otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti kako u svom sjedištu, tako i u svim podružnicama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, ako je to dozvoljeno zakonima i propisima te države.
- (2) U vezi sa stavom (1) ovog lana obveznik posebno vodi ra una da se Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama propisane mjere otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti u vezi sa identifikacijom i pra enjem klijenta, obaveštavanjem o sumnjivim transakcijama, vo enjem evidencija, internom revizijom, imenovanjem ovlaštenog lica, uvanjem podataka i drugih bitnih okolnosti u vezi sa otkrivanjem i spre avanjem pranja novca ili finansiranja teroristi kih aktivnosti u istom obimu provode i u podružnicama obveznika u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, ako je to dozvoljeno zakonima i propisima te države.

Ilan 39.

(Vrste mjera za otklanjanje rizika)

(1) U slučaju kada su minimalni zahtjevi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisani Zakonom i zakonom i propisima strane države u kojoj se nalazi podružnica obveznika razlikuju, podružnica obveznika treba primjenjivati ili Zakon ili zakone i propise strane države, zavisno od toga koji propisi osiguravaju viši standard sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Ako propisima strane države nije dopušteno sprovođenje radnji i mjeru za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u obimu propisanom Zakonom, obveznik je dužan da o tome odmah obavijesti FOO i da donese odgovarajuće mjeru za oticanjanje rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao što su:

- a) uspostavljanje dodatnih internih procedura kojima se sprečava, odnosno smanjuje mogućnost zloupotrebe u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
- b) provođenje dodatne interne kontrole nad poslovanjem obveznika na svim ključnim područjima koja su najviše izložena riziku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
- c) uspostavljanje internih mehanizama procjene rizičnosti određenih klijenata, poslovnih odnosa i transakcija u skladu sa Zakonom, Pravilnikom, Smjernicama FOO i ovim Smjernicama;
- d) provođenje striktne politike klasifikacije klijenata prema njihovoj rizičnosti i dosljedno provođenje mjeru prihvjeta na osnovu te politike;
- e) dodatna obuka zaposlenih.

(3) Pojedine mjerne identifikacije i pravila obveznicu su dužni provoditi u podružnicama u inostranstvu u slučajujevima iz lana 9. stav (4) Zakona.

Ilan 40. (Dužnosti uprave obveznika)

Uprava obveznika je dužna:

- a) osigurati da sa politikom otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti budu upoznate sve podružnice obveznika koje imaju sjedište u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i njihovi zaposleni;
- b) preko odgovornog lica podružnice i druge organizacione jedinice osigurati da se interni postupci otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u što većoj mjeri ugrade u njihove poslovne procese;
- c) provoditi stalni nadzor odgovarajućeg i efikasnog provođenja mjeru otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u podružnicama i drugim organizacionim jedinicama koje imaju sjedište u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Ilan 41. (Izvještavanje mati nog obveznika)

Podružnice obveznika, a koje imaju sjedište u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, najmanje jednom godišnje mati nog obveznika izvještavaju o prihvjetaućim mjerama na podoručju otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno u pogledu identifikacije i pravila klijenta, provođenja postupka procjene rizika, prepoznavanja i obaveštavanja o sumnjivim transakcijama, sigurnosti i učuvanja podataka i dokumentacije, te pravila evidencije o klijentima, poslovnim odnosima i transakcijama.

PETI DIO – PRAVILA IZVEŠTAVANJA AKTIVNOSTI KLIJENTA

Ilan 42. (Opštine odredbe)

(1) Obveznik prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent uz primjenu principa "upoznaj svog klijenta" iz lana 21. Zakona.

(2) Pravila poslovnih aktivnosti klijenta iz stava (1) ovog lana dijeli se na tri segmenta poslovanja klijenta kod obveznika, i to:

- a) pravila i provjeravanje usklađenosti poslovanja klijenta s predviđenom prirodom i namjenom poslovnog odnosa;

- b) pra enje i provjeravanje uskla enosti izvora sredstava klijenta s predvi enim izvorom sredstava koji je klijent naveo pri uspostavljanju poslovnog odnosa kod obveznika;
- c) pra enje i provjeravanje uskla enosti poslovanja klijenta s njegovim uobi ajenim obimom poslovanja;
- d) pra enje i ažuriranje prikupljenih dokumenata i podataka o klijentu.

Ilan 43.

(Obim i u estalost pra enja poslovnih aktivnosti klijenta)

Pra enje poslovnih aktivnosti klijenta iz lana 42. ovih Smjernica provodi se:

- a) u slu aju visokorizi nog klijenta propisane mjere pra enja poslovnih aktivnosti klijenta koje su ocijenjene kao visokorizi ne obveznik provodi najmanje jednom godišnje, te redovno, a najmanje jednom godišnje, provodi mjere ponovne godišnje identifikacije i pra enja klijenta ako su ispunjeni uslovi propisani Zakonom;
- b) u slu aju srednje (prosje no) rizi nog klijenta propisane mjere pra enja poslovnih aktivnosti klijenta koje su ocijenjene kao srednje (prosje no) rizi ne, obveznik provodi detaljne redovne provjere, a najmanje jednom godišnje provodi mjere ponovne godišnje identifikacije i pra enja klijenta ako su ispunjeni uslovi koje propisuje Zakon;
- c) u slu aju klijenta koji predstavlja nizak - neznatan rizik, propisane mjere pra enja poslovnih aktivnosti klijenta obveznik provodi po potrebi, a najmanje jednom godišnje provodi mjere ponovne godišnje identifikacije i pra enja klijenta ako su ispunjeni uslovi koje propisuje Zakon.

(2) U svojim internim aktima, obveznik se može, u skladu sa svojom politikom upravljanja rizicima pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, odlu iti za eš e pra enje poslovnih aktivnost odre enog klijenta nego što je to odre eno ovim Smjernicama, zavisno od rizika pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti kojem je izložen prilikom obavljanja pojedina nih transakcija ili poslovnih operacija sa pojedina nim klijentom, a taj rizik obveznik procjenjuje u skladu sa lanom 5. Zakona.

(3) Pri naknadnom utvr ivanju rizi nosti, obveznik naro ito vodi ra una o sljede im okolnostima:

- a) bitnim promjenama okolnosti na kojima se zasniva ocjena rizi nosti klijenta ili poslovnog odnosa, odnosno promjenama okolnosti koje su bitno uticale na svrstavanje odre enog klijenta ili poslovnog odnosa u odre enu kategoriju rizi nosti;
- b) razlozima za sumnju u istinitost podataka na osnovu kojih je donešena ocjena rizi nosti klijenta ili poslovnog odnosa;
- c) nepodudaranju podataka dobijenih u ponovnoj kontroli sa po etnim podacima.

(4) U slu aju postojanja jedne ili više okolnosti iz stava (3) ovog lana obveznik može razvrstati klijenta u kategoriju ve e rizi nosti.

(5) Za pra enje poslovnih aktivnosti klijenta iz ovog lana i lana 42. ovih Smjernica, obveznik koristi mjere propisane Pravilnikom.

ŠESTI DIO – OSTALE DUŽNOSTI OBVEZNIKA

Ilan 44.

(Obavještavanje FOO)

(1) U skladu sa Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama obveznik dostavlja FOO- u propisane podatke uvijek kada u vezi s transakcijom ili klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti.

(2) Obaveza obavještavanja o sumnjivim transakcija ne vrijedi samo za transakcije koje je klijent zaklju io, nego i za sve transakcije koje je namjeravao/pokušao zaklju iti, pa je od njih odustao bez posebno utemeljenog razloga. Dužnost obavještavanja nastupa u slu aju kada obveznik, kod zaklju enja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije, ne može utvrditi ili provjeriti identitet klijenta na na in koji je utvr en Zakonom, Pravilnikom i ovim Smjernicama, odnosno ne može utvrditi stvarnog vlasnika ili dobiti podatke o namjeni i predvi enoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije, i druge podatke koje propisuje Zakon, Pravilnik i ove Smjernice.

- (3) Obveznik obaviještava FOO u slu ajevima, na na in i u rokovima predvi enim lanom 38., 39. i 70. stav (1) Zakona, te odredbama Pravilnika.
- (4) Obveznik je dužan ustrojiti evidenciju iz lana 45. Pravilnika, te vršiti provjeru iz lana 47. Pravilnika.

lan 45.

(Edukacija i stru no osposobljavanje zaposlenih)

- (1) Obveznik osigurava redovno stru no obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koji direktno ili indirektvno obavljuju poslove na spre avanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, u skladu sa lanom 45. Zakona.
- (2) Obveznik, uz u eš e ovlaštenog lica iz lana 40. Zakona i lana 48. ovih Smjernica, izra uje program godišnjeg stru nog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika koji obavljuju poslove na spre avanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, najkasnije do 31.03. za teku u godinu.
- (3) Program iz stava (2) ovog lana, u svrhu provo enja kontinuiranog nadzora, obveznik dostavlja Komisiji najkasnije do 30.04. teku e godine.
- (4) U procese edukacije i osposobljavanja obveznik uklju uje i sve nove zaposlenike. U tu svrhu obveznik organizuje poseban program obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika na podru ju spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.
- (5) Kod prijema u radni odnos novih zaposlenika, koji e obavljati poslove na spre avanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, obveznik bi trebao primjeniti "screening procedure" posmatranja, kako bi se osigurali visoki standardi kod zapošljavanja zaposlenika, uz poštivanje uslova iz lana 44. Zakona.
- (6) Stav (5) ovog lana podrazumijeva da e obveznik utvrditi postupak pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe Zakona i propisa donijetih na osnovu Zakona, u smislu lana 44. Zakona. U ovom postupku provjeravaju se i drugi kriteriji kojima se utvr uje da li kandidat za radno mjesto iz stava (5) ovog lana, zadovoljava visoke stru ne i moralne kvalitete.
- (7) Stru no obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika u okviru odre enog obveznika može provoditi:
- a) ovlašteno lice,
 - b) zamjenici ovlaštenog lica,
 - c) drugo stru no osposobljeno lice, koje na prijedlog ovlaštenog lica, odredi uprava obveznika.
- (8) Obveznik može odrediti da se licima koja vrše obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika ispla uje naknada, posebno ukoliko se radi o osobama koje nisu zaposlenici obveznika.

lan 46.

(Sadržaj programa stru nog osposobljavanja zaposlenih)

- (1) Program iz lana 45. stav (2) ovih Smjernica sadrži:
- a) sadržaj i obim obrazovnog programa;
 - b) cilj obrazovnog programa;
 - c) na in izvo enja obrazovnog programa (predavanja, radionice, vježbe itd.);
 - d) krug zaposlenih kojima je obrazovni program namijenjen,
 - e) trajanje obrazovnog programa.
- (2) Programom se obuhvata najmanje:
- a) upoznavanje sa odredbama Zakona, Pravilnika, ovih Smjernica i svih drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji se ti u spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti, te na osnovu njih doneesenih internih akata;
 - b) upoznavanje sa internim programom procjene rizika obveznika;
 - c) upoznavanje sa stru nom literaturom o spre avanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti;
 - d) upoznavanje sa listom indikatora za prepoznavanje klijenata i transakcija za koje postoje osnovni sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju teroristi kih aktivnosti.

- (3) Programom bi se trebalo obuhvatiti i upoznavanje zaposlenika sa:
- a) elementima politike "upoznaj svog klijenta";
 - b) opasnostima od pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti i rizicima za obveznika i li nim odgovornostima osoblja;
 - c) mogu nostima i slabostima obveznika u spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti;
 - d) odgovornostima i ovlaštenjima ovlaštenog lica i njegovih zamjenika;
 - e) sistemom internih kontrola i revizija;
 - f) informacije o trenutnim tehnikama, metodama i trendovima spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti,
 - g) najboljim svjetskim praksama za spre avanje pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti koje je izdala FATF.

Ilan 47. (Interni kontrola i revizija)

- (1) Obveznik u skladu sa lanom 46. Zakona, uz u eš e ovlaštenog lica, osigurava redovnu internu kontrolu i reviziju obavljanja poslova spre avanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti.
- (2) Predmet aktivnosti interne kontrole i revizije iz stava (1) ovog lana treba da bude uskla enost poslovanja obveznika s odredbama Zakona, Pravilnika i ovi Smjernica, što uklju uje procjenu adekvatnosti politika i procedura obveznika i obuke ovlaštenih i odgovornih lica s aspekta standarda kojima je definirano spre avanje pranja novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti.
- (3) Namjena interne revizije i kontrole je utvr ivanje i eliminisanje manjkavosti u provo enju propisanih mjera otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti i poboljšanje sistema otkrivanja transakcija ili klijenata za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje teroristi kih aktivnosti.
- (4) Kod provo enja interne kontrole i revizije obveznik obra a pažnju na sljede a podru ja:
- a) obavljanje operativnih postupaka otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti u skladu s politikom upravljanja rizicima za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti;
 - b) postupke ocjenjivanja rizi nosti odre enog klijenta, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcije s politikom upravljanja rizicima za pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti i procjenu rizika;
 - c) odgovaraju a sigurnost povjerenih podataka;
 - d) odgovaraju e i cjelovito stru no obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika iz podru ja otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti;
 - e) odgovaraju a i u estala upotreba liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija;
 - f) odgovaraju i i efikasan sistem dostave podataka o klijentima i transakcijama, za koje postoje razlozi za sumnju na pranje novca i finansiranje teroristi kih aktivnosti;
 - g) odgovaraju e mjere i preporuke obveznika, izvedene na bazi zaklju aka interne kontrole i revizije.
- (5) Obveznik e ovlastiti internu kontrolu i reviziju da nezavisno provjerava uskla enost djelovanja sistema otkrivanja i spre avanja pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti s odredbama Zakona, propisa donesenih na osnovu Zakona i ovi Smjernica, a koji e o svojim zaklju cima, obavijestiti upravu obveznika u obliku predloženih mjera i preporuka za otklanjanje nedostataka.
- (6) Obveznik uspostavlja sistem interne kontrole i revizije u skladu sa svojim op im aktima.

Ilan 48. (Ovlašteno lice)

- (1) Obveznik je dužan imenovati ovlašteno lice za otkrivanje i spre avanje pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti i jednog ili više svojih zamjenika, na na in propisan lanom 40. Zakona, s ciljem dostavljanja informacija FOO-u, te za izvršenje ostalih dužnosti u skladu s odredbama Zakona.

- (2) Obveznik je dužan donijeti posebnu odluku kojom se imenuje ovlašteno lice.
- (3) Za ovlašteno lice i njegovog zamjenika, može se imenovati samo lice koje ispunjava uslove iz lana 41. Zakona.
- (4) Zadaci i ovlaštenja ovlaštenog lica i njegovih zamjenika, propisana su lanom 42. Zakona.
- (5) Obveznik je dužan ovlaštenom licu obezbijediti uslove iz lana 43. Zakona.

lan 49.

(Zaštita i uvanje podataka)

- (1) Podatke koje dobije i postupa s njima na temelju odredbi Zakona, Pravilnika, ovih Smjernica i internih akata, obveznik je dužan tretirati na na in propisan 1. 74-77. Zakona.
- (2) Obveznici se, kod prikupljanja, uvanja, dostavljanja i korištenja podataka i informacija dobijenih na temelju Zakona, Pravilnika, ovih Smjernica i internih akata, pridržavaju odredbi lana 74.- 77. Zakona.
- (3) Zaposlenici obveznika su dužni dosljedno poštovati zakone i propise koji ure uju sigurnost li nih podataka i zakona i propisa koji ure uju tajnost podataka, važe ih u Bosni i Hercegovini.

SEDMI DIO – ZAVRŠNE ODREDBE

lan 50.

(Dužnosti obveznika)

Obveznici su dužni najkasnije u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovih Smjernica uskladiti svoje poslovanje sa sadržajem Zakona, Pravilnika i ovih Smjernica, kao i uskladiti interne akte sa odredbama istih, te donijeti nove akte ukoliko isti do sada nisu doneseni, odnosno donijeti jedan akt kojim e se urediti sva pitanja koje obveznik treba urediti prema Zakonu, Pravilniku i ovim Smjernicama.

lan 51.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovih Smjernica prestaju da važe Smjernice za primjenu Zakona o spre avanju pranja novca i finansiranja teroristi kih aktivnosti za obveznike u nadležnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 04/1- 49- 980/10 od 8.4.2010. godine.

lan 52.

(Stupanje na snagu)

Ove Smjernice stupaju na snagu danom donošenja i objavljaju se na službenoj internet stranici Komisije.

Broj: 01-02-2309/15
Sarajevo, 22.09.2015. godine.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan elam